WIKIPEDIA

Tahitisk

Tahitisk er eit polynesisk språk som blir snakka i det franske territoriet Fransk Polynesia i Stillehavet. Språket blir hovudsakleg tala på Selskapsøyane, mellom anna Tahiti. Saman med fransk er det offisielt språk i Fransk Polynesia.

Ved folketeljinga i 2007 oppgav 46 577 tahitisk som hovudspråk heime.[1] Ved folketeljinga i 1977 blei det teld 124 262 takarar.[2]

Tahitisk **(Reo Tahiti, Reo Mā`ohi)**	
Klassifisering:	Austronesisk Malayo-polynesisk Austleg Oseanisk Polynesisk Kjernepolynesisk Tahitiske språk **Tahitisk**
Bruk	
Tala i:	Fransk Polynesia
Område:	Polynesia
Tahitisktalande i alt:	46 577 (2007) (hovudspråk heime)[1]
Språkkodar	
ISO 639-1:	ty
ISO 639-2:	tah
ISO 639-3:	tah
Wikipedia på tahitisk	

0:00 / 0:00

Ernest Marchal snakkar tahitisk og fransk, og syng ein tahitisk voggesong.

Innhaldsliste

Slektskap

Skriftspråk

- Alfabet

Tahitisk i kunst

Kjelder

Slektskap

Tahitisk er nært i slekt med andre innfødde språk i Fransk Polynesia (marquesisk, mangarevansk og tuamotuisk) og språk på Australøyane. Det er også i slekt med ratotongisk, maori og hawaiisk, og fjernt med malayisk, tagalog og gassisk.

Skriftspråk

Eit skriftspråk for tahitisk blei først utvikla rundt 1800, då den europeiske misjonæren Henry Nott frå skipet «Duff» samarbeidde med kong Pōmare II om å omsetja Bibelen til tahitisk. Ein nytta 5 vokalar og 9 konsonantar for å skriva språket, og dette danna utgangspunkt for tahitisk rettskriving.

Alfabet

bokstav	namn	uttale	
		IPA	
a	’ā	/a/, /ɑː/	
e	’ē	/e/, /eː/	
f	fā	/f/	blir bilabial [ɸ] etter **o** og **u**
h	hē	/h/	blir [ʃ] (sj-lyd) etter **i** og før **o** eller **u**
i	’ī	/i/, /iː/	kan bli diftonge *ai* i nokre ord, som *rahi*
m	mō	/m/	
n	nū	/n/	
o	’ō	/ɔ/, /oː/	
p	pī	/p/	
r	rō	/r/	alveolar tremulant
t	tī	/t/	
u	’ū	/u/, /uː/	kraftig lepperunding
v	vī	/v/	blir bilabial ([β]) etter **o** og **u**
’	’eta	/ʔ/	glottal plosiv ved byrjinga av ei staving

Tahitisk i kunst

Kunstnaren Paul Gauguin brukkte tahitisk som namn på fleire måleri, som *I Raro te Oviri* ('Under pandanustreet'), *Manao Tupapau* ('Sett av daude ander'), *Te arii vahine* ('Kona til kongen'), *Hina tefatou* ('Månen og jorda') og så bortetter. Han skreiv også inn tahitiske tekstar på mange av bileta sine,



Eu haere ia oe ('Kvar skal du', 1893) av Paul Gauguin. Teksten står nedst til venstre i biletet.

Kjelder

- *Denne artikkelen bygger på «Tahitian language» frå Wikipedia på engelsk, den 31. januar 2013.*

1. Institut statistique de Polynésie française, *Recensement général de la population de 2007 : Langues* [1] (http://www.ispf.pf/ISPF/EnqRep/Recensement/Recens2007/Themes/Langues.aspx). Oppgjeve av Fransk Wikipedia.
2. Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=tah)

Denne språkartikkelen som har med Frankrike å gjere er ei **spire**. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å *utvide han (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahitisk&action=edit)*.

Autoritetsdata	WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-sh85-131922) · GND (http://d-nb.info/gnd/4184361-7) · LCCN (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85131922) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00572495)

Autoritetsdata	WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-sh85-131922) · GND (http://d-nb.info/gnd/4184361-7) · LCCN (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85131922) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00572495)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahitisk&oldid=2805913»

Denne sida vart sist endra den 20. mars 2016 kl. 19:30.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.